

691.

Na osnovu člana 24 stav 6 Zakona o energetici („Službeni list CG”, broj 5/16), Vlada Crne Gore na sjednici od 28. aprila 2016. godine donijela je

## **UREDBU**

### **O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I VISOKOEFIKASNE KOGENERACIJE**

#### **Predmet**

##### **Član 1**

Ovom uredbom uređuje se način određivanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije (u daljem tekstu: naknada) i raspodjele sredstava prikupljenih od naknada, kao i bliži način obračunavanja proporcionalnog udjela snabdjevača električnom energijom i kupca samosnabdjevača, kao i postupanje sa viškom ili manjkom prikupljenih sredstava u kupovini i prodaji električne energije od povlašćenih proizvođača.

#### **Značenje izraza**

##### **Član 2**

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

1) *podsticajna cijena* je cijena koja se plaća povlašćenom proizvođaču električne energije iz objekata koji koriste obnovljive izvore i objekata za visokoefikasnu kogeneraciju u skladu sa ugovorom o otkupu električne energije koji povlašćeni proizvođač zaključuje sa operatorom tržišta električne energije;

2) *jedinična naknada* je dodatak na cijenu električne energije utvrđenu ugovorom o snabdijevanju, u skladu sa ovom uredbom, koju plaća krajnji kupac i označava se sa  $\eta_j$ , a izražava u c€/kWh.

#### **Sredstva prikupljena od naknade**

##### **Član 3**

Sredstva prikupljena od naknade koriste se za plaćanje električne energije povlašćenim proizvođačima, kao dodatak na sredstva prikupljena od kupaca po osnovu prodaje iste količine električne energije po cijenama aktivne energije utvrđenim ugovorom o snabdijevanju, bez dijela koji se odnosi na mrežne usluge i ostale naknade.

Sredstva iz stava 1 ovog člana koriste se i za pokrivanje troškova koje snabdjevač i kupac samosnabdjevač imaju zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači električne energije.

#### **Visina naknade**

##### **Član 4**

Visina naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije krajnjem kupcu za potrošača snage veće od 50 MW i naponskog nivoa višeg od 35 kV (u daljem tekstu: kupac 50 MW) određuje se u zavisnosti od snage tog potrošača na način definisan u sljedećoj tabeli:

Snaga potrošača kupca 50 MW [MW]	Visina naknade [c€/kWh]
snaga potrošača 50 MW < S <sub>k50MW</sub> ≤ 100 MW	$n_v = \left( \frac{570}{S_{k50MW} \cdot 10000} \right) \cdot 12$
snaga potrošača 100 MW < S <sub>k50MW</sub> ≤ 120 MW	$n_v = \left( \frac{856}{S_{k50MW} \cdot 10000} \right) \cdot 12$
snaga potrošača 120 MW < S <sub>k50MW</sub>	$n_v = \left( \frac{1142}{S_{k50MW} \cdot 10000} \right) \cdot 12$

gdje su:

$n_v$  – visina naknade koja predstavlja dodatak na cijenu aktivne električne energije utvrđenu ugovorom o snabdijevanju koju plaća kupac snage veće od 50 MW, bez dijela koji se odnosi na mrežne usluge i ostale naknade, izražena u c€/kWh;

$S_{k50MW}$  – snaga potrošača kupca 50 MW, izražena u MW.

### Način određivanja jedinične naknade

#### Član 5

Jedinična naknada računa se prema sljedećoj formuli:

$$n_j = \left( \frac{P - E_{k50MW} \cdot n_v}{E_{kk}} \right)$$

gdje su:

$n_j$  – jedinična naknada, izražena u c€/kWh;

$P$  – ukupni potrebni godišnji prihod po osnovu naknade, izražen u c€;

$E_{k50MW}$  – planirana potrošnja električne energije kupca 50 MW u obračunskom periodu, utvrđena na osnovu energetske bilansa Crne Gore, izražena u kWh;

$n_v$  – visina naknade iz člana 4 ove uredbe, izražena u c€/kWh;

$E_{kk}$  – planirana potrošnja električne energije svih krajnjih kupaca, izuzev kupca 50 MW, u obračunskom periodu, utvrđena na osnovu energetske bilansa Crne Gore, izražena u kWh.

Ukupni potrebni godišnji prihod po osnovu naknade ( $P$ ) određuje se prema sljedećoj formuli:

$$P = k \cdot (T_{pc} + T_b - P_{rc} - \Delta)$$

gdje su:

$T_{pc}$  – planirani godišnji trošak operatora tržišta za kupovinu aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača po podsticajnim cijenama, izražen u c€;

$T_b$  – planirani godišnji trošak operatora tržišta, koji je dužan da plati snabdjevaču i kupcu samosnabdjevaču, zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači, izražen u c€;

$P_{rc}$  – planirani godišnji prihod operatora tržišta od prodaje aktivne električne energije kupljene od povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima po

cijenama energije utvrđene ugovorima o snabdijevanju, bez dijela koji se odnosi na mrežne usluge i ostale naknade, izražen u c€;

$\Delta$  – razlika između ukupno ostvarenog prihoda operatora tržišta i ukupno ostvarenog troška operatora tržišta po osnovu kupovine aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača u prethodnoj godini, izražena u c€;

k – koeficijent rezerve.

Jediničnu naknadu iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) na godišnjem nivou i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“ do 25. januara godine za koju se utvrđuje naknada.

## **Planirani prihodi i troškovi**

### **Član 6**

Planirani godišnji troškovi operatora tržišta, iz člana 5 stav 2 ove uredbe, za kupovinu aktivne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije po podsticajnim cijenama određuju se kao zbir proizvoda planirane proizvodnje aktivne električne energije i odgovarajućih podsticajnih cijena povlašćenih proizvođača.

Planirani godišnji troškovi operatora tržišta koje je dužan da plati snabdjevaču i kupcu samosnabdjevaču zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači, iz člana 5 stav 2 ove uredbe, određuju se kao proizvod ukupne planirane godišnje proizvodnje povlašćenih proizvođača i jediničnih godišnjih troškova balansiranja snabdjevača i kupca samosnabdjevača.

Planirani godišnji prihod operatora tržišta iz člana 5 stav 2 ove uredbe, od prodaje aktivne električne energije kupljene od povlašćenih proizvođača snabdjevaču i kupcu samosnabdjevaču određuje se kao zbir proizvoda prosječne cijene aktivne električne energije utvrđene ugovorom o snabdijevanju i količine električne energije koju snabdjevač i kupac samosnabdjevač kupuju od operatora tržišta.

Jedinični godišnji troškovi balansiranja svih snabdjevača i kupca samosnabdjevača utvrđuju se kao količnik ukupnih troškova balansiranja koje su snabdjevači i kupci samosnabdjevači imali zbog debalansa prouzrokovanog od strane povlašćenih proizvođača i ukupne količine aktivne električne energije koju su kupili svi snabdjevači i kupac samosnabdjevač od operatora tržišta u prethodnoj godini.

Razlika između ukupno ostvarenog prihoda operatora tržišta i ukupno ostvarenog troška operatora tržišta po osnovu kupovine aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača u prethodnoj godini iz člana 5 stav 2 ove uredbe određuje se u skladu sa članom 10 ove uredbe.

Rezervna finansijska sredstva za redovno izvršavanje obaveza prema operatoru tržišta obezbjeđuju se koeficijentom rezerve čija je vrijednost 1,01.

## **Plaćanje operatoru tržišta**

### **Član 7**

Snabdjevači i kupac samosnabdjevač, izuzev kupca 50 MW, kupuju električnu energiju od operatora tržišta po cijeni koja predstavlja zbir cijene električne energije utvrđene ugovorom o snabdijevanju i količnika proizvoda jedinične naknade i ukupne potrošnje snabdjevača i kupca samosnabdjevača i proporcionalnog udjela preuzete električne energije od operatora tržišta, i određuje se po sljedećoj formuli:

$$c_{op} = c_{us} + \left( \frac{n_j \cdot E_{potrošnja}}{E_{OIE}} \right)$$

gdje su:

$C_{op}$  – cijena električne energije po kojoj snabdjevač i kupac samosnabdjevač, izuzev kupca 50 MW, kupuju električnu energiju od operatora tržišta, u obračunskom periodu izražena u c€/kWh;

$C_{us}$  – prosječna cijena aktivne električne energije utvrđena ugovorom o snabdijevanju snabdjevača i kupca samosnabdjevača, bez dijela koji se odnosi na kupca 50 MW, u obračunskom periodu izražena u c€/kWh;

$n_j$  – jedinična naknada iz člana 5 ove uredbe, izražena u c€/kWh;

$E_{potrošnja}$  – ukupna potrošnja električne energije snabdjevača i kupca samosnabdjevača, izuzev potrošnje kupca 50 MW, u obračunskom periodu, izražena u kWh;

$E_{OIE}$  – proporcionalni udio električne energije koji su snabdjevač i kupac samosnabdjevač preuzeli od povlašćenih proizvođača posredstvom operatora, bez dijela koji je preuzeo kupac 50 MW, u obračunskom periodu, izražen u kWh;

Snabdjevač kupca 50 MW ili kupac 50 MW kupuju električnu energiju od operatora tržišta proporcionalno svom udjelu po cijeni koja predstavlja zbir cijene električne energije utvrđene ugovorom o snabdijevanju kupca 50 MW i količnika proizvoda visine naknade iz člana 4 ove uredbe i udjela ukupne potrošnje snabdjevača kupca 50 MW ili kupca 50 MW kao samosnabdjevača u odnosu na ukupnu energiju preuzetu od operatora tržišta, i određuje se po sljedećoj formuli:

$$C_{op\ 50\ MW} = C_{us\ 50\ MW} + \left( \frac{n_v \cdot E_{pot\ .50\ MW}}{E_{OIE\ 50\ MW}} \right)$$

gdje su:

$C_{op50MW}$  – cijena električne energije po kojoj snabdjevač kupca 50 MW ili kupac 50 MW kao samosnabdjevač kupuje električnu energiju od operatora tržišta, u obračunskom periodu, izražena u c€/kWh;

$C_{us50MW}$  – cijena električne energije utvrđena ugovorom o snabdijevanju snabdjevača kupca 50 MW ili kupca 50 MW kao samosnabdjevača, bez dijela koji se odnosi na mrežne usluge i ostale naknade, u obračunskom periodu, izražena u c€/kWh;

$n_v$  – visina naknade iz člana 4 ove uredbe, izražena u c€/kWh;

$E_{pot.50MW}$  – ukupna potrošnja električne energije snabdjevača kupca 50 MW ili kupca 50 MW kao samosnabdjevača u obračunskom periodu, izražena u kWh;

$E_{OIE50MW}$  – udio električne energije koji je preuzeo snabdjevač kupca 50 MW ili kupac 50 MW kao samosnabdjevač od povlašćenih proizvođača posredstvom operatora tržišta, u obračunskom periodu, izražen u kWh.

## Obračun ukupne naknade

### Član 8

Ukupna naknada koju plaća krajnji kupac električne energije, izuzev kupca 50 MW, kao dodatak na cijenu aktivne električne energije obračunava se množenjem jedinične naknade sa izmjerenom potrošnjom aktivne električne energije koju je ostvario krajnji kupac u obračunskom periodu.

Ukupna naknada koju plaća kupac 50 MW, kao dodatak na cijenu aktivne električne energije obračunava se množenjem visine naknade sa izmjerenom potrošnjom aktivne električne energije koju je ostvario kupac 50 MW u obračunskom periodu.

## **Dostavljanje podataka**

### **Član 9**

Snabdjevač i kupac samosnabdjevač dužni su da do 15-og januara tekuće godine dostave Ministarstvu i operatoru tržišta tačne i precizne podatke o:

1) ukupnoj električnoj energiji prodatoj kupcima, kao i preuzetoj električnoj energiji od strane kupca samosnabdjevača u prethodnoj godini;

2) prosječnim cijenama za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima utvrđenu ugovorom o snabdijevanju, bez dijela koji se odnosi na reaktivnu energiju, mrežne usluge i ostale naknade u prethodnoj godini;

3) prosječnim cijenama za električnu energiju utvrđenim ugovorom o snabdijevanju po kojoj je kupac samosnabdjevač kupovao električnu energiju, bez dijela koji se odnosi na mrežne usluge i ostale naknade u prethodnoj godini;

4) ukupnoj aktivnoj električnoj energiji kupljenoj od operatora tržišta, u prethodnoj godini;

5) planiranoj prosječnoj prodajnoj cijeni aktivne električne energije koja će biti isporučena kupcima u tekućoj godini, i

6) planiranoj prosječnoj cijeni aktivne električne energije po kojoj će kupovati kupac samosnabdjevač u tekućoj godini.

Operator tržišta do 15-og januara tekuće godine dostavlja Ministarstvu podatke o:

1) ukupnim novčanim iznosima fakturisanim operatoru tržišta u prethodnoj godini od strane povlašćenih proizvođača klasifikovanih po grupama postrojenja za prodatu aktivnu električnu energiju;

2) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator tržišta fakturisao snabdjevačima i kupcu samosnabdjevaču po osnovu prodaje aktivne električne energije otkupljene od povlašćenih proizvođača u prethodnoj godini, i

3) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator tržišta fakturisao snabdjevačima i kupcu samosnabdjevaču po osnovu debalansa koje su prouzrokovali povlašćeni proizvođači u prethodnoj godini.

Snabdjevač, kupac samosnabdjevač i operator tržišta dužni su da na zahtjev Ministarstva dostave traženu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje podataka iz ovog člana.

U slučajevima odstupanja od dostavljenih podataka u toku godine koji su od značaja za obračun naknada iz čl. 4 i 5 ove uredbe snabdjevači i kupac samosnabdjevač dužni su da u roku od sedam dana od dana nastale promjene obavijeste Ministarstvo i operatora tržišta o nastaloj promjeni.

## **Ostvareni prihodi i troškovi**

### **Član 10**

Ukupni ostvareni godišnji prihod operatora tržišta po osnovu prodaje aktivne energije od povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcu samosnabdjevaču u prethodnoj godini iz člana 5 stav 2 ove uredbe određuje se kao zbir ostvarenih prihoda po osnovu prodaje iste energije po cijenama utvrđenim ugovorom o snabdijevanju i prihoda po osnovu naknada.

Ostvareni godišnji prihod operatora tržišta po osnovu prodaje aktivne energije od povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima po cijenama utvrđenim ugovorom o snabdijevanju određuje se kao proizvod ukupne aktivne električne energije koju su kupili snabdjevači i kupci samosnabdjevači od operatora tržišta i prosječne cijene za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima utvrđenu ugovorom o snabdijevanju.

Ostvareni godišnji prihod operatora tržišta po osnovu naknade određuje se kao proizvod utvrđene jedinične naknade iz člana 5 ove uredbe i ukupne potrošnje električne energije snabdjevača i kupca samosnabdjevača, u prethodnoj godini, izuzev potrošnje kupca 50 MW.

Ostvareni godišnji prihod operatora tržišta po osnovu naknade od prodaje aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača snabdjevaču kupca 50 MW ili kupcu 50 MW određuje se kao proizvod visine naknade iz člana 4 ove uredbe i ukupne potrošnje električne energije snabdjevača ili kupca 50 MW u prethodnoj godini.

Ukupni ostvareni godišnji troškovi operatora tržišta po osnovu kupljene električne energije od povlašćenih proizvođača u prethodnoj godini određuju se kao zbir proizvoda proizvedene električne energije od povlašćenih proizvođača i prosječne podsticajne cijene i pripadajućih ukupnih mjesečnih troškova debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači.

Prosječna podsticajna cijena određuje se kao zbir proizvoda aktivne električne energije proizvedene u pojedinim objektima povlašćenih proizvođača i podsticajnih cijena određenih u skladu sa propisom kojim se utvrđuje podsticajna cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili visokoefikasne kogeneracije, podijeljen sa ukupnom aktivnom električnom energijom proizvedenom u svim objektima povlašćenih proizvođača za obračunski period.

Ukupni ostvareni godišnji troškovi operatora tržišta po osnovu debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači određuju se kao zbir mjesečnih troškova koje snabdjevač i kupac samosnabdjevač imaju po osnovu pripadajućeg troška debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači.

## **Procjena godišnje proizvodnje aktivne električne energije od strane povlašćenih proizvođača**

### **Član 11**

U cilju određivanja jedinične naknade iz člana 5 ove uredbe, Ministarstvo vrši procjenu očekivane proizvodnje aktivne električne energije svih povlašćenih proizvođača klasifikovanih po grupama objekata na osnovu njihovih energetskih bilansa za tekuću godinu i raspoloživih informacija o novim energetskim objektima za koje se može očekivati da će steći status povlašćenog proizvođača u godini za koju se utvrđuje jedinična naknada.

Ministarstvo vrši procjenu očekivanih troškova operatora tržišta za kupovinu aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača po podsticajnim cijenama koja se zasniva i na godišnjoj korekciji podsticajnih otkupnih cijena zbog inflacije u skladu sa propisom kojim se utvrđuju podsticajne cijene za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili visokoefikasne kogeneracije.

## **Način obračunavanja proporcionalnog udjela aktivne električne energije koju snabdjevači i kupac samosnabdjevač kupuju od operatora tržišta**

### **Član 12**

Obavezni proporcionalni mjesečni udio svakog snabdjevača i kupca samosnabdjevača iz člana 129 stav 1 tačka 10 Zakona o energetici utvrđuje se na osnovu proporcionalnog učešća isporučene aktivne električne energije tog snabdjevača i proporcionalnog udjela preuzete aktivne električne energije kupca samosnabdjevača u pretprošlom mjesecu u ukupnoj isporučenoj aktivnoj električnoj energiji kupcima.

Obavezni proporcionalni mjesečni udio utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

$$q_i = \frac{W_i}{\sum_{i=1}^n W_i} \cdot 100 ; \quad \sum_{i=1}^n q_i = 100$$

gdje je:

$q_i$  - mjesečni proporcionalni udio snabdjevača ili kupca samosnabdjevača "i", izražen u procentima (%):

$W_i$  - mjesečna isporučena aktivna električna energija snabdjevača ili preuzeta aktivna električna energija od strane kupca samosnabdjevača, izražena u kWh;

$n$  - broj svih snabdjevača i kupaca samosnabdjevača.

### **Dostavljanje podataka i izvještavanje**

#### **Član 13**

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema dostavlja operatoru tržišta, do 15-og u tekućem, za prethodni mjesec, podatke o ukupno isporučenoj aktivnoj električnoj energiji kupcima, izraženoj u kWh, za svakog snabdjevača električnom energijom, kao i u ukupnoj preuzetoj aktivnoj energiji kupca samosnabdjevača.

Svi snabdjevači i kupac samosnabdjevač dužni su da dostave operatoru tržišta, do 15-og u tekućem, za prethodni mjesec, podatke o prosječnim cijenama aktivne električne energije utvrđene ugovorom o snabdijevanju, izražene u c€/kWh.

Operator tržišta na osnovu podataka iz st. 1 i 2 ovog člana sačinjava mjesečni obračun u kojem navodi ukupan iznos sredstava koji je svaki snabdjevač i kupac samosnabdjevač dužan da plati operatoru tržišta.

Operator tržišta jednom mjesečno ispostavlja svakom snabdjevaču i kupcu samosnabdjevaču fakturu za plaćanje aktivne električne energije kupljene od povlašćenih proizvođača.

Svi snabdjevači i kupac samosnabdjevač dužni su da dostave operatoru tržišta, do 15-og u tekućem, za prethodni mjesec, podatke o troškovima nastalim zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači.

Operator tržišta je dužan da u roku od 15 dana od dana dostavljanja podataka iz stava 5 ovog člana izvrši isplatu svim snabdjevačima i kupcu samosnabdjevaču trošak nastao zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači.

### **Utvrđivanje razlike prihoda i troškova operatora tržišta po osnovu otkupa i prodaje energije od povlašćenih proizvođača**

#### **Član 14**

Operator tržišta do 20-og januara tekuće godine vrši godišnji obračun i sravnjenje ostvarenih prihoda i troškova po osnovu kupovine i prodaje energije od povlašćenih proizvođača za prethodnu godinu.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i troškova operatora tržišta, po osnovu kupovine električne energije od povlašćenih proizvođača u prethodnoj godini ( $\Delta$ ) uračunava se u postupku određivanja jedinične naknade primjenom formule iz člana 5 ove uredbe.

Višak sredstava ( $\Delta$ ) ostvaren po osnovu razlike između ukupno ostvarenih prihoda operatora tržišta i ukupno ostvarenih troškova u prethodnoj godini, utvrđenih u članu 10 ove uredbe i umanjnih za pripadajuće transakcione troškove po ovom osnovu, operator tržišta koristi za otkup energije iz obnovljivih izvora u tekućoj godini.

## **Izmjena jedinične naknade u slučaju razlike između troška i prihoda operatora tržišta po osnovu otkupa električne energije od povlašćenih proizvođača**

### **Član 15**

Operator tržišta prati mjesečno ostvarenje planirane proizvodnje povlašćenih proizvođača, kao i ostvarenje bilansa potrošnje krajnjih kupaca.

Ukoliko utvrdi odstupanja ostvarene i planirane proizvodnje povlašćenih proizvođača i neostvarenje planirane potrošnje koje može dovesti do neostvarenja planiranog prihoda po osnovu utvrđene jedinične naknade, operator tržišta kod Ministarstva pokreće inicijativu za promjenu jedinične naknade.

Uz inicijativu iz stava 2 ovog člana operator tržišta dostavlja i dokumentovani izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima po osnovu naknade do trenutka podnošenja inicijative, sa projekcijom do kraja tekuće godine.

Ministarstvo preispituje opravdanost inicijative iz stava 2 ovog člana i ukoliko zaključi da je opravdana, vrši korekciju jedinične naknade u roku od 15 dana, od dana podnošenja inicijative.

Jediničnu naknadu iz stava 4 ovog člana Ministarstvo objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.

## **Kaznene odredbe**

### **Član 16**

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 € do 10.000 € kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) kao snabdjevač ili kupac samosnabdjevač, ne dostavi Ministarstvu i operatoru tržišta tačne i precizne podatke iz člana 9 stav 1 ove uredbe do 15-og januara tekuće godine;

2) kao snabdjevač ili kupac samosnabdjevač, ne dostavi operatoru tržišta do 15-og u tekućem, za prethodni mjesec, podatke o prosječnim cijenama aktivne električne energije utvrđenim ugovorom o snabdijevanju, izraženim u c€/kWh (član 13 stav 2);

3) kao operator tržišta ne dostavi Ministarstvu podatke iz člana 9 stav 2 ove uredbe do 15-og januara tekuće godine.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 € do 1.000 €.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 € do 3.000 €.

## **Prenos preostalih sredstava na operatora tržišta i kupce**

### **Član 17**

Snabdjevač je dužan da sačini izvještaj o bilansu novčanih sredstava po osnovu razlike između ukupno ostvarenog prihoda i ukupno ostvarenog troška po osnovu kupovine električne energije od operatora tržišta u prethodnom periodu i izvrši prenos tih sredstava u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe na poseban račun operatora tržišta.

Snabdjevač koji je prije stupanja na snagu ove uredbe prestao da snabdijeva svoje kupce dužan je da kupcima koje je snabdijevao prenese sredstva preostala na dan prestanka snabdijevanja tih kupaca, po osnovu razlike između ukupno ostvarenog prihoda i ukupno ostvarenog troška po osnovu kupovine električne energije od operatora tržišta, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.



## **Rok za utvrđivanje jedinične naknade**

### **Član 18**

Jedinična naknada iz člana 5 ove uredbe utvrdiće se u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

## **Prestanak važenja uredbe**

### **Član 19**

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Službeni list Crne Gore“, broj 8/14).

## **Stupanje na snagu**

### **Član 20**

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 08-1207

Podgorica, 28. april 2016. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Milo Đukanović, s.r.**